


Sesotho

Mohato

2B

Tatso ya dijo tsa Setso



Mpho Witness Makwarela



Medumo (poeletso)

tw, nw, hw, gw, rw, lw

Medumo (e metjha)

kw, sw

Tatso ya dijo tsa Setso

Sesotho

Mohato 2B

ISBN: 978-1-77981-171-4

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project

Mongodi: Mpho Witness Makwarela

Mofetoledi: Mosa Masilo

Batshwantshisi: Vusi Malindi

Moralo le sebopeho: Rock Bottom Graphic & Design


Kgatiso ya pele: 2023.

Tatso ya dijo tsa Setso




Mpho Witness Makwarela

Phaposi ya rona e tlilo shebana le dijo tsa setso. Baithuti ba tlile le dijo tseo ba di ratang. Ba tlilo arolelana dijo tse fapafapaneng.



Sethabela o aba setjabane. Motlohi yena o tlike le dikgobe. Letlantheng a qetela dijo tse dikotlolong kaofela.




Motlatsi o ba fa setjetsa.

Thato o ba fa lepu.

E mong le e mong o a qope-qopetsa.

“Mm! di monate,” ba rialo.

Letlantheng o qetela dijo tse setseng
dikotlolong!



Motlohi le Thekiso le bona ba bula dikotlolo tsa bona.

Jo! Ditadi le dikokobele!

Bana ba bang ba qopetsa.

“Ha di mpe ha kaalo!” ba rialo.

Letlantheng a qetela ho setseng dikotlolong.



Tladi le Thato le bona ba bula dikotlolo tsa bona.

Ba tlile le dinoto le ditsie.

“Kga! Ho hang! tsena tsona ha re di je.”

Rethabile a di leka. “Di monate,” a rialo.

Letlantheng a menya ho dikotlolong, a sa siye letho!



Kaofela ba kgotsofetse ka ntle le Letlantheng.

“Na ha e so be nako ya ho ja, Mosuwetsana?
Nna ke lapile.” Ke Letlantheng eo.

Bana kaofela ba hasana.

Ting! Ting! Ting! Ke tinare.





Mohato 1

- Eba bonolo Malebo
- Sebati le Sekgo
- Bona lamunu
- Mollo
- Lebile o a emaema
- Paki o a penta
- Pokola
- Pula ya semaka
- Ho bala meqomo
- Komello
- Banana ke basana
- Yuna o lemetse
- Noha!
- Lerato la Mohale le Serero
- Bana ba molemo
- Di ka fofa
- Sopo e monate
- Ba polasing
- Buyi o a makala
- Moriri o moholo
- Jobe ha a robale
- Ntate o kgutla neng
- Lerato la mawelana
- Jase e fetohile

Mohato 2

- Mosebetsi o sekono
- Ha re bolokeng metsi
- Metsi ka mona le ka mona
- Monyai wa mathaita
- Mose o mebalabala
- Shibelane sa Tinyiko
- Lesale la Gauta
- Tatso ya dijo tsa Setso
- Dieta tsa Koketso tse ntjha
- Sebapadi sa maemo
- Bula, kwala, ho tswelle
- Tjekatjeka mosetsana wa sengangele
- Leano le letle la Mmusu
- Bolo e nyametse
- Dimpho
- Mathata serapaneng sa nkgono

Mohato 3

- Monate wa Lesheleshele
- Molemi , Morwesi le digkabo
- Bophelo ba sehohwana
- Manwa le ditlhabore
- Moriana wa phodiso
- Kwena e longya
- Motswako o Molemo
- Mothei wa ditlhapi
- Seromo wa Mohale
- Ha ke rate meroho
- Dipoho di a iphetetsa
- Di kgolo ho nna
- Ngwanana ya bohlale
- Mefuta ya dipalangwang
- Seeta se setle
- Dinotshi
- Bashemane ba bohlale
- Phetoho e ntjha
- Lefu la sefuba
- O a Hlobaela
- Setswalle sa Nnete

Mohato 4

- Phatso o Thabile
- Ba a bapala
- Mookodi wa Lerato
- Mofikela wa Dikolobe
- Toro ya Maama e a phethahala
- Palesa o tshwara leshodu
- Tiwaelo ya ho phela ya BaVenda
- Pule o phela bophelo bo botle!
- Ntate, molaodi wa serapa sa diphoofolo

Mohato 5

- Mahe a Senwelo a siyo
- Mama Afrika, Miriam Makeba
- Ho thusa Ntatemoholo ho fola
- Nkodi o tseba nako
- Peo ya mohlolo.
- Re etela serapa sa diphoofolo.
- Difate tsa Afrika Borwa
- Toro ya Makgwadi

ZENEX
FOUNDATION


MOLTENO
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY
EST. 1974



Ulwazi Lwetho e tshehetswa ka ditjhelete ke Zenex Foundation ho thakgola projeke ya ho hlahisa letoto la dibuka ka dipuo tsa Se-Afrika tse hlophisitsweng ka mekgahlelo bakeng sa baithuti le dithusathuto ho barutabana. Projeke ena e tobile ho ruta le ho ntlafatsa ho bala le ho utlwisisa puo ya lapeng ya barutwana dihlopheng tse tlase tsa motheo (Foundation Phase). Dibuka di qapilwe ka dipuo tse robong tsa Se-Afrika ka kopanelo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, and Saide. Mehloodi yohle e hlahisitswe e le “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:
ulwazilwethu.org.za



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives
(CC BY-NC-ND) 4.0
International Licence

Disclaimer: You are free to download and
share this work as long as you attribute
Zenex Foundation, but you may not change
this work in any way or use it commercially.

